

## TGT a.d. Laktaši

Proizvodnja i trgovina tehničkim gasovima

Ulica Nikole Pašića 28 • 78252 Trn • RS BiH

Tel. +387 51 / 584-258



### NOTE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ NA DAN 31.12.2025.godine

#### OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU I RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

##### 1. OSNIVANJE I DJELATNOST DRUŠTVA

Preduzeće je pod nazivom „TEHNOGAS“ Laktaši osnovano 30.06.1992.godine. Pod nazivom ODP "Tehnogas " Fabrika tehničkih gasova Trn-Laktaši sa p.o. registrovano je kao osnovno državno preduzeće u oktobru 1995.godine, a u skladu sa članom 5. Zakona o državnim preduzećima ( Sl. glasnik RS br: 3/95, 4/96, 21/96, i 3/97). Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci broj: U/I 1954/01 od 15.10.2001.godine sa registarskim uloškom broj: 1-3806-00 dolazi do statusne promjene-svojinske transformacije tako da se državno preduzeće konstituiše kao akcionarsko društvo, u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima (Sl. glasnik RS broj: 24/98) i Zakonom o preduzećima (Sl. glasnik RS broj 24/98)., te počinje poslovati pod današnjim nazivom „TEHNOGAS FABRIKA TEHNIČKIH GASOVA“ TRN A.D. LAKTAŠI.

Skraćeni naziv Preduzeća je "TGT" a.d. Laktaši (u daljem tekstu "Preduzeće").

Sjedište preduzeća je u Trnu, ulica Nikole Pašića broj 28, Laktaši.

Odgovorno lice za period poslovanja koji je bio predmet revizije je:

Stanislav Čađo, dipl.pravnik.

Vođenje računovodstva povjereno je Mileni Gašić, ovlaštenom računovođi sa važećom licencom br.0381/24.

Preduzeće je Rješenjem Suda broj: 057-0-Reg-11-001141 od 16.06.2011.godine izvršilo usklađivanje djelatnosti sa novim Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.

Preduzeću je od Republičkog zavoda za statistiku dodijeljen matični broj 01496077 sa šifrom djelatnosti 51.510, a od 21.06.2011 godine dodjeljena je nova šifra djelatnosti 46.71 što je u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u RS i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti.

Rjesenjem Okružnog privrednog suda br.05-0-Reg-23-001721 Preduzeće je izvršilo dopunu djelatnosti-proizvodnja farmaceutskih preparata-sirfa 21.20.

Jedinstveni identifikacioni broj Poreske uprave Republike Srpske je 4401177250006. Isti broj je pri upisu u Registar carinskih obveznika, dok je ID broj kod Uprave za indirektno oporezivanje 401177250006.

Finansijsko poslovanje Preduzeće obavlja preko četiri žiro-računa otvorena kod tri poslovne banake i to:

Ž-R broj: 1610450006640075 kod "Raiffeisen bank" AD B.Luka,

Ž-R broj: 3383802200165522 kod "Unicredit bank" DD B.Luka,

Ž-R broj: 5620990000220781 kod "NLB Banka" AD Banja Luka,

U "Unicredit bank" DD B.Luka , otvoreni su i devizni računi za više valuta.

Prema rješenju Osnovnog suda u Banjoj Luci, Preduzeće je registrovano za obavljanje, između ostalih, sljedećih djelatnosti:

- proizvodnja industrijskih gasova,
- proizvodnja farmaceutskih preparata,
- distribucija i prodaja gasovitih goriva distributivnom mrežom,
- trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima,
- trgovina na veliko raznim prehrambenim i neprehrambenim proizvodima,
- trgovina na veliko alatnim mašinama, mašinama za rudarstvo, građevinarstvo i poljoprivredu i drugo,
- trgovina na malo gorivom za domaćinstvo,
- ostale trgovine na malo u specijalizovanim prodavnicama,
- razne usluge i ostale poslovne aktivnosti.

Na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka (knjiga akcionara na dan 31.12.2025. godine) struktura vlasništva osnovnog kapitala je bila sledeća:

	AKCIONARI	% učešća u osnovnom kapitalu	Broj akcija-nominalna vrijednost
1	2	3	4
1.	SOL S.P.A. MONZA	75,1758	729.266
2.	PREF Banja Luka	6,9075	67.008
3.	Fond za restituciju RS	3,4777	33.737
4.	Antonijević Nebojša	1,8672	18.113
5.	Došen Zoran	1,3617	13.210
6.	Ostali akcionari (221)	11,2108	108.747
	<b>Ukupno</b>	<b>100</b>	<b>970.081</b>

Ukupan broj akcionara koji posjeduje akcije sa pravom glasa je 219.

Preduzeće je u 2025. godini prosječno zapošljavalo 24 radnika, kao i u prethodnoj godini.

Računovodstvene poslove obavljaju tri zaposlena lica, od kojih je jedno lice sa važećom licencom sertifikovanog računovođe.

## **1. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA**

Finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), i to:

- MSFI 1 - Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja,
- MSFI 3 - Poslovne kombinacije,
- MRS 1 - Prezentacija finansijskih izvještaja,
- MRS 2 - Zalihe,
- MRS 7 - Izvještaj o tokovima gotovine,
- MRS 8 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške,
- MRS 10 - Događaji nakon datuma bilansiranja,
- MRS 12 - Porez na dobit,
- MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema,
- MRS 18 - Prihodi,
- MRS 19 - Primanja zaposlenih,
- MRS 21 - Efekti promjena kurseva stranih valuta,
- MRS 23 - Troškovi pozajmljivanja,
- MRS 24 - Objavljivanja o povezanim stranama,
- MRS 36 - Obezvredjenje sredstava,
- MRS 37 - Rezervisanja, potencijalna sredstva i potencijalne obaveze,
- MRS 38 - Nematerijalna sredstva,
- MRS 40 - Ulaganja u nekretnine.

Pored navedenih računovodstvenih standarda, kod sastavljanja godišnjih finansijskih izvještaja korišteni su propisi iz oblasti poreske regulative (Zakon o porezu na dobit, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o doprinosima i dr.), Zakon o privrednim društvima, Zakon o deviznom poslovanju, kao i drugi zakonski i podzakonski propisi koji su bili na snazi u momentu nastanka poslovnih događaja i njihovog evidentiranja.

Godišnji obračun je sačinjen na principu istorijskog troška, a primjenom osnovnih računovodstvenih načela: načela uzročnosti, stalnosti, dosljednosti, opreznosti i načela pojedinačnog procjenjivanja.

Podaci u finansijskim izvještajima iskazani su u KM bez decimala.

## **OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I PROCJENE**

### **a. Prihodi od prodaje**

Prihodi od prodaje roba, proizvoda i usluga su prikazani po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za popuste i porez na dodatu vrijednost. Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga priznaju se kada se rizik i korist povezani sa pravom vlasništva prenose na kupca, a to podrazumijeva datum isporuke proizvoda i roba kupcu, odnosno izvršenja usluge.

#### **b. Troškovi tekućeg održavanja i opravki**

Troškovi tekućeg održavanja i opravki nekretnina, postrojenja i opreme iskazani su u stvarno nastalom iznosu.

#### **c. Preračunavanje sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja**

Sve pozicije sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja su preračunate u njihovu protivvrijednost u Konvertibilnim markama po zvaničnom kursu važećem na dan bilansa stanja.

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u Konvertibilne marke po zvaničnom kursu važećem na dan svake promjene, a nastale pozitivne i negativne kursne razlike knjiže se u korist ili na teret bilansa uspjeha.

#### **d. Nekretnine, postrojenja i oprema**

Nekretnine, postrojenja i oprema su inicijalno iskazani po nabavnoj vrijednosti i umanjeni za ispravku vrijednosti i ukupne eventualne akumulirane gubitke zbog umanjenja vrijednosti. Navedenu nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača uključujući carine, poreze koji se ne mogu refundirati i sve druge troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. Nabavna vrijednost umanjena je za sve primljene popuste i/ili rabate.

Pod nekretninama, postrojenjima i opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Dobit koja nastane prilikom rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se u korist ostalih poslovnih prihoda. Gubitak nastao prilikom otuđivanja nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se na teret ostalih poslovnih rashoda.

Adaptacije, obnavljanja i popravke koje produžavaju vijek korišćenja sredstva, uvećavaju vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme. Ostale opravke i održavanja, koje ne produžavaju vijek korišćenja sredstava, knjiže se na teret tekućeg obračunskog perioda i prikazuju kao troškovi poslovanja.

#### **e. Amortizacija**

Amortizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja se obračunava po stopama koje su dobijene na osnovu procjene preostalog vijeka korišćenja i nabavne i procijenjene vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja.

Primjenjene stope amortizacije za glavne kategorije nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja su:

-Nematerijalna ulaganja	20,00%
-Građevinski objekti	2,50-4,00%
-Industrijska oprema	10,00%
-Biro oprema	7,00-16,50%
-Kancelarijski namještaj	12,50%

-Vozila-putnička	15,50%
-Vozila-teretna	14,30%
-Inventar-ambalaža	10,00%

#### **f. Obezvredenje vrijednosti materijalne imovine**

Na svaki datum bilansa stanja, Društvo preispituje knjigovodstvene iznose svoje materijalne imovine da bi utvrdilo postoje li nagovještaji da je došlo do gubitaka usljed umanjenja vrijednosti navedene imovine. Ako postoje takve naznake, procjenjuje se nadoknadivi iznos sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak nastao umanjenjem. Ako nije moguće procijeniti nadoknadivi iznos pojedinog sredstva, Društvo procjenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja generiše novac, a kojoj to sredstvo pripada.

Na osnovu procjene rukovodstva Društva, koja je izvršena na dan 31.decembra 2023.godine, zaključeno je da ne postoje indikacije da je vrijednost nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme obezvređena i da time nema osnove za korekciju njihove vrijednosti.

#### **g. Zalihe**

Zalihe se evidentiraju po nižoj od nabavne vrijednosti i neto prodajne vrijednosti.

Vrijednost zaliha materijala, goriva i rezervnih dijelova se vrednuje po nabavnoj vrijednosti. Nabavna vrijednost uključuje vrijednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove.

Alat i inventar koji se ne raspoređuju u osnovna sredstva, raspoređuju se u zalihe, koje se iskazuju u poslovnim knjigama po nabavnim cijenama, a otpisuju se u cjelini prilikom davanja na korišćenje. Alat i inventar iskazuju se u poslovnim knjigama i poslije otpisa u cjelini, sve dok se ne otuđe ili rashoduju.

Roba u skladištu iskazuje se po prodajnim cijenama.

Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi iskazuju se po cijeni koštanja ili neto prodajnoj cijeni u zavisnosti koja je niža. U cijenu koštanja proizvoda ulaze troškovi materijala, troškovi zarada i drugi troškovi koji se mogu vezati za proizvodnju.

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

#### **h. Finansijski instrumenti, potraživanja i gotovina**

Finansijska sredstva i obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Društva, od momenta kada je Društvo ugovornim odredbama vezano za instrument.

Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada Društvo izgubi kontrolu nad ugovorenim pravima nad tim instrumentima, što se dešava kada su prava korišćenja instrumenata realizovana, istekla, napuštena ili ustupljena. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla.

### *Potraživanja od kupaca i druga potraživanja*

Potraživanja od kupaca priznaju se po njihovoj nominalnoj vrijednosti. Ispravka vrijednosti potraživanja vrši se na teret rashoda u izvještaju o ukupnom rezultatu na osnovu procjene rukovodstva o njihovoj vjerovatnoj naplativosti.

Druga potraživanja sastoje se od potraživanja za pretplaćeni porez po raznim zakonskim obavezama, potraživanja za kamate od povezanih pravnih lica, potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja.

### *Ostala kratkoročna potraživanja*

Na poziciji kratkoročnih finansijskih plasmana nalazi se potraživanje po osnovu datih kratkoročnih kredita povezanim pravnim licima i potraživanja po osnovu oročenih sredstva u banci.

Sredstva su oročena uz odgovarajuću kamatnu stopu regulisanu međusobnim ugovorom sa komercijalnim bankama. U skladu sa propisima Republike Srpske potraživanja po osnovu kamata na finansijske plasmane se evidentiraju u korist finansijskih prihoda u periodu na koji se odnose.

### *Gotovinski ekvivalenti i gotovina*

Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju gotovinu u blagajni, kao i visoko likvidna sredstva koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti.

### *Finansijske obaveze*

Finansijske obaveze obuhvataju kratkoročne obaveze iz poslovanja i ostale obaveze.

Obaveze se procjenjuju u visini nominalne vrijednosti proistekle iz odgovarajućih finansijskih transakcija, a na osnovu eksternih isprava koje dokazuju nastanak takve promjene, ili na osnovu internih obračuna, kakvi su obračuni plata, poreza i doprinosa i sl.

Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla.

#### **i. Rezervisanja**

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa koji stvaraju ekonomske dobiti biti potreban da se izmiri obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze.

#### **j. Beneficije za zaposlene**

##### *a) Porezi i doprinosi za obezbjeđenje socijalne sigurnosti zaposlenih*

U skladu sa domaćim propisima i usvojenom računovodstvenom politikom, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje, za osiguranje od nezaposlenosti i za dječiju zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih u iznosima koji se obračunavaju primjenom specifičnih, zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava

u korist odgovarajućih državnih fondova. Doprinosi na teret zaposlenih knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.

*b) Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada*

U skladu sa Pravilnikom o radu, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine radnicima koji su zaključili ugovor o radu na neodređeno vrijeme, prilikom odlaska u penziju u visini tri prosječne plate Društva ili tri prosječne plate radnika, ako je to za njega povoljnije.

Pravilnikom o radu, definisano je da Društvo može dodjeljivati i jubilarne nagrade svojim zaposlenima za 20 i 30 godina rada u Društvu. U slučaju obračuna i isplate jubilarnih nagrada, visina jubilarne nagrade regulisana je Pravilnikom i ona iznosi za 20 godina jedna prosječna plata, a za 30 godina dvije prosječne plate.

Na osnovu MRS 19 – Primanja zaposlenih, zahtjeva se obračun i ukalkulisavanje sadašnje vrijednosti akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine i jubilarne nagrade.

Društvo nije koristilo navedene odredbe jer je broj radnika vrlo mali, nema fluktuacije radnika, a eventualni uticaj na rezultate poslovanja je zanemariv u odnosu na same troškove ovlaštenog aktuara.

**k. Porezi i doprinosi**

*Tekući porez na dobitak*

Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava primjenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu utvrđenu poreskim bilansom, koju predstavlja iznos dobitka prije oporezivanja po odbitku efekata usklađivanja prihoda i rashoda, a u skladu sa poreskim propisima Republike Srpske.

## **NAPOMENE UZ BILANS STANJA**

### **1.NEMATERIJALNA SREDSTVA**

Pregled stanja i promjena na nematerijalnim sredstvima u 2023.godini:

	<b>31.12.2024.</b>		<b>31.12.2025.</b>	
	<b>Nab.vrijedn.</b>	<b>Ispr.vrijed.</b>	<b>Nab.vrijedn.</b>	<b>Ispr.vrijed.</b>
Nematerijalna sredstva	83.431	16.686	87.431	37.372
Avansi i nemater.sred.u pripremi	16.552		15.732	
<b>UKUPNO:</b>	<b>99.983</b>	<b>16.686</b>	<b>102.732</b>	<b>37.372</b>

Ostala nematerijalna sredstva-knjigovodstveni program u iznosu od 4.000KM koji je amortizovan u cjelosti,a i dalje je u upotrebi.

Drugi dio nematerijalnih sredstava iskazan u iznosu 83.431 KM odnosi se na nematerijalne troškove vezane za registraciju Društva za promet i proizvodnju lijekova kod Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine.

Ova ulaganja su uzrokovana zakonskim propisima, odnosno izmjenama zakonskih propisa prema kojima se kiseonik koji koriste zdravstvene ustanove tretira kao lijek, tako da je Društvo bilo prisiljeno provesti proceduru registracije prometa i proizvodnje kiseonika i drugih medicinskih gasova kao lijeka. Ova procedura je započeta u 2016 godini i završena je u 2022.god.kada je dobijena dozvola za promet a 2023.godine i dozvola za proizvodnju medicinskog kiseonika.

Avansi i nemat.sredstva u pripremi odnose se na nabavku novog knjigovodstvenog programa-pantheon koji još nije realizovan do kraja.

### **2.NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA**

Pregled stanja i promjena na nekretninama, postrojenjima i opremi u 2025.godini:

	31.12.2024		31.12.2025	
	Nab.vrijedn.	Ispr.vrijed.	Nab.vrijedn.	Ispr.vrijed.
Zemljiste	270.900		270.900	
Gradjevinski objekti	1.347.710	665.317	1.347.710	702.300
Oprema	9.074.575	7.241.306	9.390.101	7.551.707
Osnovna sredstva u pripremi	169.619		126.457	
<b>UKUPNO</b>	<b>10.762.804</b>	<b>7.906.623</b>	<b>11.135.168</b>	<b>8.254.007</b>

U toku 2025.godine nije rađena procjena vrijednosti osnovnih sredstava.

U toku 2016.godine Društvo je vršilo procjenu vrijednosti zemljišta, građevinskih objekata i opreme. Tom prilikom procijenjen je i preostali vijek korištenja objekata i opreme.

U toku 2025.godine Društvo je investiralo u opremu ukupno 315.296 KM (nabavka ambalaže, rezervoara, automobila, računarska oprema i dr.

### 3.DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Opis	u KM	
	31.12.2024.god.	31.12.2025.god.
Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	897.838	897.838

Na dugoročne finansijske plasmane uknjižen je iznos od 595.838 KM, odnosno na poziciju Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica, a odnosi se na kupovinu akcija u povezanom pravnom licu Tehnogas Kakmuž. Na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banjaluka ukupno je preuzeto 311.408 akcija. Početna vrijednost ulaganja je bila 635.000 KM, ali je sa 31.12.2015.godine svedena na tržišnu fer vrijednost, na osnovu podataka o zadnjoj cijeni trgovanja akcijama emitenta Tehnogas Kakmuž na Banjalučkoj berzi. U toku 2018. godine Društvo je preuzelo dodatnih 96.700 akcija vlasništvo Fonda PIO i Fonda za restituciju po cijeni 1,46 KM za akciju, a sve akcije su svedene na tu vrijednost. U 2021 godine je vršeno trgovanje ovim akcijama, a posljednje trgovanje je vršeno po cijeni od 2,20 KM, te je ukupna vrijednost akcija korigovana za navedene efekte. Od tog datuma nije bilo prometa na Berzi.

#### 4.ZALIHE

Opis	u KM	
	31.12.2024.god.	31.12.2025.god.
Zalihe materijala	140.080	162.591
Gotovi proizvodi	70.175	60.907
Roba u veleprodaji	326.867	408.623
Dati avansi	45.139	175.019
<b>UKUPNO:</b>	<b>582.261</b>	<b>807.140</b>

Društvo zalihe materijala vodi po nabavnoj cijeni, gotovih proizvoda po planskim cijenama korigovanim preko konta odstupanja od planske cijene, a robe u veleprodaji i maloprodaji po prodajnoj cijeni.

Zalihe materijala, kao dio obrtno imovine čine zalihe gasova CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub> i N<sub>2</sub>, Ar, te zalihe goriva i maziva i rezervnih dijelova u skladištu. Takođe, na ovim pozicijama se vode i zalihe inventara u upotrebi.

Na kontima grupe 12 evidentiraju se zalihe gotovih proizvoda, čija se evidencija u toku obračunskog perioda prati preko klase 9 - Obračun troškova i učinaka, a na ovu grupu konta se na kraju obračunskog perioda prenosi povećanje ili smanjenje zaliha po cijeni koštanja.

Na pozicijama zaliha robe vode se uglavnom gasovi kao roba u bocama, prodaja gasova u tranzitu, gdje se evidencija vodi preko ovih konta sa istovremenim i zaduživanjem i razduživanjem, tako da nema zaliha robe, te evidentiranje zaliha rezervnih dijelova. Rezervni dijelovi se prodaju kupcima uz istovremenu ugradnju, tako da se ostvaruje prihod po osnovu prodaje robe i usluga.

Dati avansi se odnose na uplacene avanse za gorivo,pošte,Autoputeve,kao i uplaceni avans po ugovoru sa Promeding B.Luka(39.344 KM) .

#### 5.POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Opis	u KM	
	31.12.2024.god.	31.12.2025.god.
Kupci - povezana pravna lica	45.971	22.464
Kupci u zemlji	3.074.879	3.294.869
Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji	(726.673)	(726.673)
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.533.348</b>	<b>2.770.457</b>

Povećanje potraživanja se odnosi na nekoliko većih kupaca-bolnice,Vodovod,Pivara,bolnice. Potraživanja od povezanog pravnog lica čine potraživanja od Mega elektrik ad Trn (većinski vlasnik takođe SOL Monza).

Procjena je rukovodstva Društva da iznos od 726.673 KM u ovom momentu može pokriti eventualne rizike naplate.

## 6.DRUGA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

Opis	u KM	
	31.12.2024.god.	31.12.2025.god.
Potraživanja od zaposlenih	844	3.844
Potraživanja za kamatu od povezanih lica	138.237	128.451
Potraživanja za više plaćene porez na dob.	-	-
Ostala kratkoročna potraživanja	-	51.345
<b>UKUPNO:</b>	<b>139.171</b>	<b>179.796</b>

## 7.KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Opis	u KM	
	31.12.2024.god.	31.12.2025.god.
Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	1.900.000	1.602.751
Ostali kratkoročni plasmani	3.000.000	3.000.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.602.751</b>

Na poziciji kratkoročni finansijski plasmani nalazi se potraživanje za date kratkoročne kredite za povezano pravno lice Mega ElektriK u iznosu 1.602.751 KM, i potraživanja po osnovu oročenih sredstava u banci u iznosu 3.000.000 KM.

Sredstva su data povezanom pravnom licima MEGA ELEKTRIK uz odgovarajuću kamatnu stopu regulisanu međusobnim ugovorom sa povezanim licem, a oročena sredstva uz odgovarajuću kamatu kod poslovnih banaka.

## 8.GOTOVINA I EKVIVALENTI GOTOVINE

Opis	u KM	
	31.12.2024.god.	31.12.2025.god.
Žiro računi	501.063	1.010.255
Devizni računi	1.539	1.185
Blagajna	1.450	2.249
<b>UKUPNO:</b>	<b>504.052</b>	<b>1.013.688</b>

## 9.OSNOVNI KAPITAL

Opis	u KM	
	31.12.2024.god.	31.12.2025.god.
Akcijski kapital	970.081	970.081
<b>UKUPNO:</b>	<b>970.081</b>	<b>970.081</b>

Na kontu 300 - Akcijski kapital evidentirana je vrijednost ukupnog kapitala koji čine obične akcije - ukupno 970.081 akcija po nominalnoj vrijednosti 1,00 KM po akciji, što je u skladu

sa Smjernicama o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća i zadruge, kojim je predviđeno da se na ovom računu evidentira akcijski kapital.

Struktura akcijskog kapitala u 2025.godini se nije bitno mijenjala i na dan 31.12.2025.godine je čine:

1. SOL SpA Monza 729.266 akcija ili 75,18% (1 akcija = 1 KM)
2. PRAF ad Banja Luka 67.008 akcija ili 6,91%
3. Fond za restituciju RS B.Luka 33.737 akcija ili 3,48%
4. Mali akcionari 140.070 akcija ili 14,43%

#### 10.REVALORIZACIONE REZERVE

Opis	u KM	
	31.12.2024.god.	31.12.2025.god.
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije stalnih sredstava bez dugoročnih finansijskih plasmana	814.281	814.281
<b>UKUPNO:</b>	<b>814.281</b>	<b>814.281</b>

Revalorizacione rezerve su iskazane na dan 31. decembra 2025.godine u iznosu 814.281 KM i predstavljaju rezerve formirane po osnovu pozitivnih efekata procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja, odnosno efekata nastalih svođenjem njihove knjigovodstvene vrijednosti na fer tržišnu vrijednost. Dio tih rezervi u iznosu 527.486 KM je formiran u ranijem periodu, a preostali iznos 286.795 KM je rezultat procjene vrijednosti nekretnina izvršenih u 2016.godini.

#### 11.ZAKONSKE I STATUTARNE REZERVE

Opis	u KM	
	31.12.2024.god.	31.12.2025.god.
Zakonske rezerve	347.152	347.152
Statutarne rezerve	7.933.537	8.133.453
<b>UKUPNO:</b>	<b>8.280.689</b>	<b>8.480.605</b>

Zakonom o privrednim društvima RS za akcionarska društva je predviđeno obavezno izdvajanje 5% dobiti svake godine dok ukupni iznos zakonskih rezervi ne dostigne 10% osnovnog kapitala. Kako je ta odredba ispoštovana, Društvo neraspoređenu dobit raspoređuje u dividende akcionarima i Statutarne rezerve, što je u skladu sa aktima Društva.

## 12. NERASPOREĐENA DOBIT

Opis	u KM	
	31.12.2024.god.	31.12.2025.god.
Neraspoređeni dobitak ranijih godina	342.898	342.898
Neraspoređeni dobitak tekuće godine	1.296.108	1.679.059
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.639.006</b>	<b>2.021.957</b>

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara o usvajanju finansijskih izvještaja za 2024.godinu od 23.04.2025.godine i Odluke o raspodjeli dividende za 2024.godinu datirane na isti dan, ukupna dobit za 2024.godinu u iznosu 1.296.108 KM raspodjeljena je tako što je iznos od 199.916,47 KM izdvojen u statutarne rezerve, a preostali iznos od 1.096.191,53 za isplatu dividende akcionarima. Svakom akcionaru pripada po jednoj akciji 1,13 KM.

## 13. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Opis	u KM	
	31.12.2024.god.	31.12.2025.god.
Dobavljači povezana pravna lica	336.499	361.902
Ostali dobavljači	33.672	51.697
Primljeni avansi	77.873	2.853
<b>UKUPNO:</b>	<b>448.044</b>	<b>416.452</b>

Obaveze prema dobavljačima-povezana pravna lica u iznosu od 361.902 KM se odnose na tri dobavljača, 2 inostrana dobavljača I TGP Kakmuz, a u kojima je većinski vlasnik takođe kompanija SOL S.P.A. Monza.

Primljeni avansi se odnose na sitne preplate od kupaca.

## 14. OSTALE OBAVEZE

Opis	u KM	
	31.12.2024.god.	31.12.2025.god.
Obaveze po osnovu neisplaćene dividende akcionarima	94.560	87.610
<b>UKUPNO:</b>	<b>94.560</b>	<b>87.610</b>

Na grupi konta - Druge obaveze iskazan je iznos od 87.610 KM, koji se odnosi na neisplaćene dividende akcionarima koji do dana izrade bilansa nisu dostavili podatke za isplatu. Evidentno je da postoji mali broj akcionara koji se do sada nije pojavio sa zahtjev za isplatu dividende. Rok za zastaru ovih obaveza je 10 godina, nakon čega se oprihoduje.

## 15.OBAVEZE ZA POREZE I DRUGE DAŽBINE

Opis	u KM	
	31.12.2024.god.	31.12.2025.god.
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine	4.345	4.681
Obaveze za porez na dobit	42.970	35.299
Obaveze za PDV	27.539	70.930
<b>UKUPNO:</b>	<b>74.854</b>	<b>111.090</b>

Preduzeće je izvršilo knjiženje obaveza po osnovu naknada koje se utvrđuju na kraju godine iz podataka o ostvarenom poslovnom prihodu, dobiti, broju zaposlenih ili drugim pokazateljima, kao što je naknada za opštekorisna dejstva šuma, vodoprivredna i protivpožarna naknada. Porez na dobit je takođe obracunat pošto su akontacije placane na osnovu prethodne godine.

## **NAPOMENE UZ BILANS USPIJEHA**

### **16.POSLOVNI PRIHODI**

<b>Opis</b>	<b>u KM</b>	
	<b>2024.godina</b>	<b>2025.godina</b>
Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	134.157	76.440
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	3.579.386	3.920.400
Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	451.427	366.484
Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	4.194.478	4.386.228
Povećanje(smanjenje) vrijednosti zaliha učinaka	19.603	-9.268
Ostali poslovni prihodi	165.755	226.764
<b>UKUPNO:</b>	<b>8.544.806</b>	<b>8.967.048</b>

Prihodi od prodaje robe i učinaka povezanim pravnim licima su iskazani po osnovu prodaje sa TGP Tehnogas Kakmuž.

### **17.NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE**

<b>Opis</b>	<b>u KM</b>	
	<b>2024.godina</b>	<b>2025.godina</b>
Nabavna vrijednost prodane robe	2.869.725	2.929.269
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.869.725</b>	<b>2.929.269</b>

Knjiženje na ovim kontima se vrši zaduženjem konta grupe 50, uz odobrenje na pozicijama na kojima se vodi roba u trgovinama na malo (grupa konta 13) po svakoj pojedinačnoj izdatoj fakturi.

Terećenje se vrši po obračunima za prodajnu cijenu uz korekcije za razliku u cijeni i realizovani porez na dodatu vrijednost.

Manji troškovi nabavne vrijednosti prodate robe uz istovremeno povećanje troškova materijala su nastali iz razloga što se nakon registracije proizvodnje medic.kiseonika krajem 2023.godine sav medicinski kiseonik nabavljen iz SOL Pula evidentira kao materijal pošto mora proći još jednu fazu-provjera kvaliteta, prije stavljanja u promet kao tecni kiseonik, a za proces punjenja u boce postoje posebne procedure u skladu sa pravilima GMP(dobre medicinske prakse).

## 18.TROŠKOVI MATERIJALA

Opis	u KM	
	2024.godina	2025.godina
Troškovi materijala	1.890.376	1.844.052
Troškovi goriva i energije	181.341	179.861
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.071.717</b>	<b>2.023.913</b>

Utrošak materijala se evidentira na osnovu faktura dobavljača, internih dokumenata o zaduženju proizvodnje i drugih pratećih isprava koji govore o količinama i vrijednostima utrošenog materijala. Na poziciji utrošenog pomoćnog materijala, najveće pojedinačne stavke se odnose utrošak pomoćnog materijala za održavanje osnovnih sredstava i utroška ostalog materijala. Utrošak goriva se prati po nosiocima potrošnje, što omogućava efikasnu kontrolu.

## 19.TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA

Opis	u KM	
	2024.godina	2025.godina
Troškovi bruto zarada	947.626	977.884
Troškovi bruto naknada	101.803	113.115
Ostali lični rashodi	135.237	151.319
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.184.666</b>	<b>1.242.315</b>

Plate zaposlenih radnika se obračunavaju na osnovu zaključenih ugovora o radu između zaposlenih i poslodavca.

Porezi i doprinosi na primanja obračunavaju se u skladu sa zakonskim propisima.

Troškovi bruto naknada obuhvataju ostala davanja -troškove ogreva, zimnice, regresa i dr.

Ostali lični rashodi su dnevnice, troškovi prevoza na službenom putu, troškovi otpremnina za odlazak u penziju, troškovi prevoza sa posla i na posao, troškovi toplog obroka, i druge naknade zaposlenim.

## 20.TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

Opis	u KM	
	2024.godina	2025.godina
Troškovi usluga na izradi učinaka	86.373	
TT i troškovi transportnih usluga	17.905	20.359
Troškovi usluga održavanja	124.712	175.258
Troškovi zakupa		
Troškovi reklame i propagande	12.934	11.377
Troškovi ostalih usluga	56.092	62.383
<b>UKUPNO:</b>	<b>298.016</b>	<b>269.476</b>

Troškovi proizvodnih i drugih usluga priznaju se na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene isprave koja potvrđuje nastali poslovni događaj (fakture, otpremnice, ugovora, knjižnog terećenja i sl.).

Troškovi održavanja osnovnih sredstava su najvećim dijelom troškovi održavanja teretnih i putničkih vozila i vode se po vrstama osnovnih sredstava tako da je analitički moguće pratiti troškove održavanja po sredstvima, kao i troškovi usluga za održavanja punionica, rezervoara i ventila sigurnosti kao i ostalih sredstava.

## 21. TROŠKOVI AMORTIZACIJE

Opis	u KM	
	2024.godina	2025.godina
Troškovi amortizacije	433.512	407.002
<b>UKUPNO:</b>	<b>433.512</b>	<b>407.002</b>

Obračun amortizacije sredstava vršen je proporcionalnom metodom, i nije mijenjan u odnosu na prehodnu godinu.

Za obračun amortizacije primjenjene su sledeće stope:

- Građevinski objekti 2,50%
- Industrijska oprema 10,00%
- Biro oprema 10,00%
- Kancelarijski namještaj 12,50%
- Vozila-putnička 15,50
- Vozila-teretna 14,30%
- Inventar-ambalaža 10,00%

## 22. NEMATERIJALNI TROŠKOVI

Opis	u KM	
	2024.godina	2025.godina
Troškovi neproizvodnih usluga	217.977	245.433
Troškovi reprezentacije	14.038	11.769
Troškovi premija osiguranja	29.572	29.937
Troškovi platnog prometa	13.542	13.285
Troškovi članarina	5.781	5.884
Ostali nematerijalni troškovi	17.156	8.886
<b>UKUPNO:</b>	<b>298.067</b>	<b>315.094</b>

Troškovi neproizvodnih usluga se odnose na rashode za advokatske usluge, usluge održavanja i korištenja softverskih kao i korištenje softverskih rjesenja kompanije, odnosno licenciranih programa, troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih, revizorske usluge, ugovore sa fizičkim licima za održavanje te usluge obezbjeđenja objekta. Ostali nematerijalni troškovi odnose se uglavnom na razne takse.

### 23.TROŠKOVI POREZA I DOPRINOSA

Opis	u KM	
	2024.godina	2025.godina
Troškovi poreza	18.544	18.888
Troškovi doprinosa	948	978
<b>UKUPNO:</b>	<b>19.492</b>	<b>19.866</b>

Priznavanje troškova poreza izvršeno je u skladu sa zakonima koji uređuju posebnu vodoprivrednu naknadu, naknadu za opštekorisna dejstva šuma, komunalnu taksu, porez na imovinu i druge naknade koje terete ukupan prihod poreskih obveznika.

### 24.FINANSIJSKI PRIHODI

Opis	u KM	
	2024.godina	2025.godina
Prihodi od kamata	95.419	115.227
Ostali fin.prihodi	-	500
<b>UKUPNO:</b>	<b>95.419</b>	<b>115.757</b>

Prihodi od kamata odnose se na kamate od orocenih depozita kod poslovnih banaka kao i kamate na kratkorocni kredit povezanim pravnom licu-MEL Laktaši

### 25.OSTALI PRIHODI

Opis	u KM	
	2024.godina	2025.godina
Dobici od prodaje stalnih sredstava	-	13.000
Viškovi robe		
Naplaćena otpisana potraživanja	-	
Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neisk. dug. rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi		
<b>UKUPNO:</b>	<b>-</b>	<b>13.000</b>

Dobici od prodaje osnovnih sredstava odnose se na prodaju vozila.

## 26. OSTALI RASHODI

		2024.	2025.
1.	Kamate za nebl.placene javne prihode		
2.	Rashodi po osn.ispr, vr. i otpisa potraž.	1.454	
3.	Kalo,rastur,lom	155	498
4.	Kazne	1.166	1.119
5.	Donacije,pomoci	11.740	12.500
6.	Ostalo		
<b>UKUPNO:</b>		<b>14.516</b>	<b>14.117</b>

## 27. DOBIT

	2024.	2025.
Bruto dobit	1.449.566	1.874.753
Porez na dobit	153.458	195.694
Neto dobit	<b>1.296.108</b>	<b>1.679.059</b>

Porez na dobit obračunat je u skladu sa Zakonom o porezu na dobit primjenom stope od 10% na osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu (osnovica utvrđena usklađivanjem prihoda i rashoda, te se razlikuje od knjigovodstvene dobiti).



Note sastavio:  
Milena Gašić

Potvrđeno od strane  
direktora

Stanislav Čađo